

## MBEKANYAMUSHUMO YA U LINGA:TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA GIREIDI YA 10 NA 11 – 2021

THEMO YA 1	Mushumo wa 1	Mushumo wa 2		Mushumo wa 3
Thanganyelo 1: 100	<b>Orala:</b> U thetshesela u itela u pfesesa	<b>U nwala:Maanea</b> Nganetshelo Mbuletshedzo Disikhesivi Maipfi (150-200 )		<b>Thesitet 1:</b> Tholokanyondivho (20) Manweledzo (10) Luambo kha nyimele (10)
:	<b>10</b>	<b>50</b>		<b>40</b>
Datumu ye zwa fhedziwa ngayo				
Themo ya 2	<b>Mushumo wa 4</b>	<b>Mushumo wa 5</b>	<b>Mushumo wa 6</b>	
Thanganyelo Themo ya 2: 90	<b>Orala:</b> Tshipitshi tsho lugiselwaho	<b>Asainimenthe ya Litheretsha</b> Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwipfufhi maipfi(80-100 zwo disendeka kha tshibveledzwa tsha litheretsha) (20) Mbudziso pfufhi (15)	<b>Thesiteya 2:</b> Litheretsha (1½ awara)	
Thanganyelo	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
Datumu ye zwa fhedziwa ngayo				
THEMO YA 3	<b>Mushumo wa 7</b>	<b>Mushumo wa 8</b>		
Thanganyelo Themo 3: 50	<b>Orala:</b> Tshipitshi tshi so ngo lugiselwaho	<b>U nwala Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani:</b>		

		maipfi(120-150)	
Thanganyelo:	<b>20</b>	<b>30</b>	
Datumu ye zwa fhedziwa ngayo			
<b>THEMOYA 4</b>	<b>Mushumo wa 9 (100%)</b>		
Mulingo: 250 Oraḡa: 50  40% ya 300 + 60% ya Mushumo wa tshikoloni	<b>Mulingo wa mafheloni a nwaha</b>	Mishumo 2, 3, 5, 6 na 8 i vhumba maraga dza mushumo wa tshikoloni wa nwaha . Mishumo 1, 4 & 7 i vhumba maraga dza oraḡa Bammbiri ḡa 4: Oraḡa (50) Mushumo 9 (250 marks) na Bammbiri ḡa 4, ḡa oraḡa (maraga dza 50 dzi vhumba 40% ya maraga dza mulingo wa u fhedza.	
<b>Maragagufe:</b>	<b>300</b>		
Date completed			

**TKL: \*Thesite ya u thoma i nga ḡi vha na maraga dza 40 kana u fhira,** fhedzi maraga idzo dzi isiwe kha 40. Naho hu uri ho dzula ho anganyelwa kuvhekanyelwe kwa tholokanyondivho, manweledzo milayo na kushumisele kwa luambo vhadededzi vha a tendelwa u vhekanya maḡwalele a izwi zwithu zwi tshi ya nga mbekanyamushumo yavho ya tshikolo tshavho. Thesite ya kha mbekanyamushumo ya u linga i so no vhumbiwa nga zwitesite zwiḡuku.. Thesite iḡwe na iḡwe i fanela u faredza mushumo munzhi u ne wa nga kona u ḡwaliwa nga tshifhinga tshi bvaho kha minethe dza 45 uya kha dza 60 , i dovhe hafhu i katele maimela a khoginithivi o fhambanaho sa zwe zwa vhekanyiswa zwone kha Tsumba kulingele kwa mulingo .

## THESITE 2

Lushaka luthihi lwa Litheretsha lu guḡiwaho nga vhuḡalo.

Thesite iyi yo vhumbe nga khethekanyo nthihi yo katelaho mbudziso tharu/ nthihi zwi tshi ya ngauri ndi lushaka lufhio lwa litheretsha lwo nangiwaho.

<b>VHURENDI</b>	<b>NGANEA PFUFHI</b>	<b>NGANEA</b>	<b>DIRAMA</b>
-----------------	----------------------	---------------	---------------

<b>MBUDZISO THARU Pfufhi dzi bvaho kha zwirendo zwiraru kha zwa rathi zwo randelwaho/ vhonwaho. Hu fhindulwe mbudziso mbili.</b>	<b>Mbudzio pfufhi THARU u bva kha nganea pfufhi tharu dzo bvaho kha dza rathi dzo randelwaho. Hu fhindulwe mbudziso mbili.</b>	<b>Mbudziso nthihi pfufhi yo ḡisendekaho kha bugu yoṡhe ya nganea</b>	<b>Mbudziso nthihi pfufhi yo ḡisendekaho kha bugu yoṡhe ya Ḋirama</b>
Mbudziso dzi nomboriwe: MBUDZISO 1, 2 na 3	Mbudziso dzi nomboriwe: MBUDZISO 1, 2 na 3  <b>Zwipiḡa zwi bvaho buguni:</b> Tshipiḡa TSHITHIHI kha tshiṡori tshiṡwe na tshiṡwe (zwi ambaho uri zwipiḡa zwiraru zwi bvaho buguni )  Muṡwalo wa disidzhankhithivi: maipfi a $\pm$ 200 Khonzhakhithivi: maipfi a $\pm$ 150	Hu na MBUDZISO ya u thoma.  Mbudziso dzi ḡo vhumbwa nga zwipiḡa zwi bvaho buguni ZWIVHILI . Disidzhankhithivi: maipfi a $\pm$ 200 Khonzhakhithivi: maipfi a $\pm$ 150  Mbudziso idzi dzi bvaho kha zwipiḡa izwi zwi bvaho buguni vhuvhili hazwo dzi fhindulwe dzothe.	Hu tou vha MBUDZISO ya 1.  Mbudziso i do vhumiwa nga zwipida ZWIVHILI zwi bvaho buguni. Disidzhankhithivi: maipfi a $\pm$ 200 Khonzhakhithivi: maipfi a $\pm$ 150  Mbudziso idzi dzi bvaho kha zwipiḡa zwoṡhe dzi tea u fhinulwa.
<b>Kuvhekanyeke kwa maraga:</b> 17+18 kana 18+17 = 35	<b>Kuvhekanyeke kwa maraga:</b> 17+18 kana 18+17 = 35	<b>Kuvhekanyeke kwa maraga:</b> 17+18 kana 18+17 = 35	<b>Kuvhekanyeke kwa maraga:</b> 17+18 kana 18+17 = 35

**DZIWEITHI****60% (SBA) na 40% (Mulingo wa mafheloni a ḡwaha)**

<b>SBA</b>		<b>Mulingo</b>	
<b>Mushumo/maraga</b>	<b>Dziweithi</b>	<b>Bambiri</b>	<b>Dziweithi</b>
1 - 10	Oral	Luambo: 80	11
2 - 50	16	Litheretsha: 70	8
3 - 40	12.8	U ḡwala: 100	14
4 - 20	Orala	Orala: 50	7
5 - 35	11.2	<b>Ṱhanganyelo</b>	<b>40</b>
6 - 35	11.2		
7 - 20	Oral		
8 - 30	8.8		
<b>Ṱhanganyelo</b>	<b>60</b>		